

P. Mathebe

23/3/89

Bantwane ba bina Kwenana,

Mar 1939: Manguadi: Kgosi Phef Mphahame Mathebe

Maphona nee ele selo selo seng le
 Ba Kwenana ba Umanotse ba Buthane
 le Ba Kopa le Ba Mongatane.
 Re lule mo ba Kweneng le Ba Kopa le
 Ba Mongatane. Gare Kgaba gare Ra amo
 logana le ba Kopa. le Ba Mongatane,
 Gare esatse ele Kgale Ba Kopa bantse
 ba lule mogo Bantwane ba Theogete.
 Kwa tlase thokong ea Pietersburg
 (District) Ba fete ba amologana le
 ba Mongatane. Goare Karolo ea ba
 bang ba Kopa ba aroga go bona me
 ba Thoma gore ba bina tholo etona
 ea pholo. me ele Maphagwana.
 Ele gore le Bona Bantwane bare ge
 ba shino go Theogela kwa tlase
 mo le ina la teng Kajeno eleng.
 Vlaklaagti la sesotho eleng Mogagale
 ba Humane Maphagwana mo na
 gongweibili wang tlandslaagti la
 se thole eleng Leuku la Ramphisa
 le enang ele Hlogo ea bona.
 Bantwane le Bona bare Re bina tholo
 etona ea pholo ba rea Maphagwane
 bare lena le tta bina tholo ea name
 gali, rena retta bina tholo ekgolo
 Masoli kgebolawe Mompolai
 otla ithwalamegono.
 Fa v Kgoshi ele mo kone
 waba Maphagwana ele Ramphisa
 Ba Kopa baagile Sithutwe
 Ba Matlala ba gile nyuane.
 Ka se lomo sa (14 century)

Moo Bantwane bailing ba fallela teng
 Bailege ba shino go amologana le Ba
 K~~uma~~ ba eo aza Thabeng Cantwane
 warmbath. baga mo molimolle
 mo ba santseng ba itheda ka gona
 Bare, Retswa Molimolle amangwato
 Thaba ele baka Thaba Ke swela hlogo
 Kahloka le Segwara seshalang
 selibeleca holo.

Ge batloga far ba fallela go ba
 Mosehla amagana,
 mo bailing go fihla teng, ba hega
 ka Peplane a Ramatsheli, ene eke
 morveli akgoshi, me oile a cewa
 ke Mova wa kgoshi ea ba Mosehla
 Mosecana eo are kamoso achabela
 gaabo kwa Ntwane. Ba Mosehla ba
 lira Bantwane molato kege batla
 fallela Thokong eathase bare ke
 Thoda ea Malekotee District sa
 H~~uman~~ Kraal.

Ge batloga far ba ea Mogagale
 vlaklaagt Pretoria District
 mo go akangwangore eka ba selemo sa
 1400. ge ba tloga teng ba fallela kwa
 Kolobeng Kajeno eleng Tuitspaning
 mo teng ba fapane Chipane acwa
 mo sechabeng a eo aza Rutfontun
 mo gobiliwang ka leina lagage bare
 na ke Ngwachipane attalamela
 ngwanamuelwa ase buci. bakopa
 le Bona ba eo aza le ena le Bona
 ba falece kgoshi ea Ba Kopa ele
 Naganelisa, ge ena chipane

Ena Chipane a falla moting oile aea
 aaga kwa Leyeng ka 1500. oile ge ale kwa
 Leyeng la Ntwane Kazeno eleng
 Flakfontein. Gware Bantwane ba fele
 hale mo Kolobeng.

Ena Chipane ge abwa kwa Leyeng Lantwane
 a fallala kwa Bopeli. Gare ge Kgoshi ea
 Bopeli entsa Lira lia ga Umakgongwane
 Chipane le ena ale teng akgopela gore
 athushwe ka go es bola ea Ramatsheli
 Mororaraage eo alueleng naee. Ere lira
 ge lifeta lia ga Makgongwana li apariki
 mo Ntwane. Kamete lira Celi ile lia
 aparela lia thuba ba Ntwane ba fittane
 Kabogare babang ba chabela Bokgatta
 Ramatsheli a chabela Hlakong le mororage
 Mohlamme. Ena Ramatsheli are ge
 a uttwa gore Bantwane babanchi ba
 kwa Bokgatta bali thetwa, a ea kwa
 teng a humana Kgoshi ea Bantwane ba
 o ele Marelle akupo. ele Barwa ba
 Moshane le Magoro amang.
 Ne goile ena Marelle aea Bokga
 tta ka kwa Moshate ahega eo
 ngwana wa mogolwaabo; are go
 kgoshi ea bakgatta are oka utwa
 gore Mogolweso otlile me Kazeno
 ke mogapela Bogoshi byvale
 kage entse ele baho. me Kgoshi
 ea Bakgatta e le ina lagage eleng
 Bahlagane Amarota are Chukuku
 ophile wa ebona kae geere ele mome
 orithing ette etto swe ke e Cwang
 kwa Japing.

Me eena Mareolle are ge nKagana
 Ka Bogoshi bo baabo nntla Cwa
 le Khamekhwe. Kege eena Ramatcheli
 eba Kgoshi ea Bona babolle.

Me ere ge go ilwe le tsholo la mo-
 shate masogana abo Kgatta bapele
 ba otla masogana aba ntwane
 ka likgati. e ka selemo sa 1500.

Kege Bantwane batta fallela kwa
 sehla ko sabo Ranamane ea kgomo
 Schuurwood District Siku Kuni land.

Me mo teng batta Ba thulyoa ke Mapo
 no a Mozilikaze. ge a pitla kwa
 Rodoshia. Baile ba chabela kwa

Booroka mo ba ileng ba fella kwa teng
 goa boa babang babang ba ea
 kwa Lithitwaneng kwa Botkgatte
 gware babang ba boela koano
 nteng ea Tswane Pretoria

District- Babang ba ea kwa ga
 Kopa Kgoshi ea Ba Kopa ele
 Bole morra monamoli baqile
 Mmici Maddeburg District

Kgoshi e eileng ea Boorwa kwa
 Booroka ene ile Molahlezi morra
 wa Ramatcheli; bas neng ele
 malebana le Bogoshi ba tsholela
 kwa Booroka goa sala basali ba
 bona babang babanchi ba hule
 le Basali le Baana kwa teng.

Bane ba boela wa ke Booroka
 Hege Molahlezi attare go
 Chaba kwa teng atta koano
 go laabo lefatshe a phutha

Bantwane hanning ba fittane le leface
are basaba boneeng a cea nabo Koa ga
Kopa.

Baile ge ba ntse ba agile le Ba Kopa
ere ge bale letsolo ba tswenge ~~in~~

Bantwane bas baleng teng. Gware bya
ji le leng sena Kgoshi boleu ge go
iwa Letsholo ahumana Kgoshi e ea
Bantwane entse mofatse le Batho
bagage bale momo kubegeng wa
Letsholo. me are ge abona maso
jana agage ge atila alebile mo
goleng Bantwane le ena Boleu atila
atshela Kgoshi ea Bantwane.

me eaba otsoitse moferepere ka
golira byao Bantwane le ena
Kgoshi Molahlegi banape ba bifelwa
ba omara le ena Kgoshi e ea Kopa
ebile ntse ele gore bantwane
bantse batsota Mokgwa wa ba
Kopa ge ba feca Bantwane ka mp-
hola

Ke ge Bantwane batta luluga fao ba
ea Koa Ramo Khutwane Goldrede.
mo go Cwecweeng Ramatshili wa boaro III
naga es neng ba gile motung ene esena timo
mnu wa tung ele shahla ba atisa go bula oa
ke tala zabe ba huluga motung ba evaga
Phoekwane mo Kayeno gobili wang
Malaekshop.

Bakgatta ba Nkhotlane bafallela
mo Bantwaning Kage ele Setswalle
le Bantwane.

Tsa Bantwana le Bakgatl
 ge ba le Phoo Ko. K84/43

Baile ba fapana Kabaka la ze Bakgatta
 ba ile ba tshollisa basali ba ntwane mabete
 hatsa mashimong, le ere le hlabula ba
 'hee li beela ka thokong ea mashimo a
 Bantwane. Gape Mashoboro abokgatta
 ehlwe ba lwa le mashoboro a Bantwane
 eabe moferepere wa Coga. Bahlabana
 me Bantwane le Bona Bakgatta ba lo
 Bega liphapang tsabona kwa Marotung,
 me Bapeli Barea Bantwane Bane
 tlogelang Bakgatta fap. Me Bantwane
 Ba huluga ba eoga Thababoshigo kwa
 Kagano gubiliwang gore ke Buppelfontein
 District Phokwane. Bantwane ba isa
 likgomo kwa Bopeli gore li hlokegi kwa
 ting esike lia thopywa ke manaba.

Esale ze lia kwa ting ashi ehlwe libwa
 li hwelele kwa ting

Ba Bantwane Bails gofilla kwa Thababoshi
 ka 1875 Molahlegi ahoa atsofitse abe
 lile tse li kabaang 120. atsofitse
 Thababoshi Bails gofilla goa bolla banyana
 ka 1876 gware ka 1877 goa bolla
 Bashimane. Mphato wa Ba Secana ele
 Maswene gware wa Bashimane eaba
 malima. Gowar ka one ngwaga wa
 1877 ntwana ea Maburu le Sikhukhune
 ea thoma, care ze ba fitela kwa ga
 Sikhukhune Ba aparala mo Ntwane
 Barea Kgoshi Ramatshili es
 antse ng manno a tataagwe
 Molahlegi; Bane rene Batho baee
 le rena kwa ga Sikhukhune go lo
 hlabana nae Bantwane baganne

Tsa Mataba tshiqo le Mabum

Ba Potkoro.

K34/43

Baile ba re gogana ba Ntwane baile
 ba ramela motho koa Llarengae Bona
 gore ake aehlola gore ke Babakakang
 Bonchi ha bona morongwa eo leina. Laga
 ge ene le Mabos Mohlanyane vile
 ge abona area Bantwane are bare
 likane rukahlabane nabo, Kezi Babromae
 likulo. makgowa le ona ake atatice
 Lithabana leo Bantwane neng baagile
 mogotsona hahlabane majazi asemake
 makgowa ake aba tlogila abela morag
 eare Kamoso gape Batta batte bana
 pe batte Kamatta, me le Bantwane
 Banape Bahlabane nabo eare Kefao
 Balapileng Kating Batswa Boshiso
 ha Chabela za Mattala Ka. 1877.

Kgoshi le Kamatshi: nne aha-
 bana le Makgwa le Komane eka
 baang 200. eabehlabane. Bahla
 bani baba Ntwane ene le 80.
 ea Banna haba hlabani me
 Bane Baagile Mogoshoro mo
 Lithabaneng tsa Masuika
 Amagolo anang le mawa ao
 neng Basal: le Batho babatsope
 tseng neng bachahetse Kamoteng
 Bantwane Bato ge Bashino go
 Chabela wa Ba Mattala Makgwa
 abasala morag eare Batsware
 Kgoshi Kamatshi le Banna
 basebakae, ene le Silape
 Mathabatho le Shada Polile
 Likote Makote motseta omogolo
 wa Kgoshi le Phukubye
 Halifahlo

3

25

isa Ramatseli ge atilla 1841/43

makgwa anale Banna bagage.

Baile gotswara Ramatseli Kwa ga
Mattala anale Banna ba^{le} silape le
Phukhane le Likoti le Leshada.

Ena Ramatseli anqwega motseleng
abvela morago Basali Ba tswire
Banna ba nung ana nabo babe
isa Kgolegong Kwa Pretoria Cwame
ene ele ka selemo sa 1878. Banna bao ba
ile Banna kwa tronkong sebaka se eka baeng
likgwili tse .6. me ba tloge baba humolla
moraga ntwaga go shino gofela. Bantwani
ke ge hale kwa lebaleng mo Matgese
Vandykspuit Kapa Klipfontein. eare
moteng ba ile ba nna mengwaga e .6.
ba hulugela kwa Mohlabetse ka
ngwaga wa 1887.

Bantwani baqile Mohlabetse
metpinskihof mengwaga e .16.
Ba hulugela nameje Kwarrielaagt ke
ngwaga wa 1904.

Kgoshi ele Paleli eo a busi tseng
go thoma morago ga le hu la mogoba
abo Ramatseli. ka selemo sa
ntwaga ea Maburu le Maisimane
ge ethomega ka ngwaga wa 1899
le hu la Ramatseli.

Paleli othomile go Busa ka 1899 go
isa go 1923. obusitse 24 ea
mengwaga.

Ramatseli othomile go busa mora
go ga lehu la Dadaagwe Molatigi
go thoma ka 1876 gofihlela 1899
obusitse 23 mengwaga.

Tsa Kwarrulagale Mameje

K34/43

Bantwane ge Bale mo Mameje go thoma
Ka 1844.

Bantwane bagile mo Libole ele naga ea
makgwa a mamakiti maina abona
ke hago Prinsloo. Bane barogane naga
eele likgajuli Kamp Ka gabona bav
eneng ele Ba ba mamakiti le Bakgoyane
me Bantwane baile ba ereka mo go
bona ka .1777.

Bonchi babatho baile go aga faa ba lema
Kwa lipolaseng tsa Makgwa epele batta
mariga gore likgomo tsona tsale Kwa
Merakeng.

Kgoshi Paleli una agolisa Mohlamme
elengwana wa Zwoloboo. me
uthomile go huse ka 13. August 1923
Ka ngwaga wagage wa .43. ge
atsmetse ka 1890.

Tsa Wut-pensloop mohlabetse
Pula me lina thata batho ba bola ea
mabale ba reka likgomo ka mabale
me batho ba ne ba bola wa ke Khunama
go thoma ka .1876. Baile Ba bola wa
ke thala batho ba eja melu ea motlopi
me Bare Kettala ea motlopi ea .1876.
likgomo lia bola wa ke moyagi ka
1876 eare ka 1877 Ba bola wa Kettala
ea motlopi Khunama eatta gape ka
1899 mo Suchabeng ea fetsa batho
me epele ere ngwaga y Pula
eneleng Thata batho ba bola wa
ke Khunama naga eo episa thata ea
Mohlabetse. Kigona ge batta hulu
ga Mohlabetse

Kaga maina a tlogoshi le mofatj ea bona

34/43

1. Morwa Ramatsheli eo a thomileng
go busa ka 1923. moraga Paleli

Mphato wagage ke Lepulana. Palwea bona
ene ele .198. Ka selemo sa 1907

2. Paleli morwa Ramatsheli eo a thomileng
go busa moraga ga letu la Ramatsheli ka
ngwaga wa 1899 go fihlela 1923.

Mphato wa gage ke Lettali. Palwea bona
ene ele .80. Ka selemo sa 1884

3. Ramatsheli morwa Mvabhegi eo a thomileng
go busa ka 1876. go fihlela ka 1899.

Mphato wa gage ene ele Lesoya Bane
ba kaba .40. Bonchi ba Bona bane baile
Ba-ebolla kwa Bokgatla ene ekaba .20.

ea Bashimane me Baile ba tlokeha mo go bone
gore che masoya. Kamoka gabona le baba tsoang
hlagela.

4. Mvabhegi ke morwa wa Ramatsheli
eo a thomileng moraga Phalali ekgolo eo
Bantwaneng ba e fella kwa Boroka goa
kwa Basenzana. me eena Mvabhegi ke

eena a phuthileng sechaba sa Bantwane
me eena ene ele valapa laboraro. me
Bo mo go loabo ba pitile kamoka goa
Sala eena. Bantwane Baile ba fellela

kwa ga Kopa, fao kgoshi Mvabhegi aileng
athoma go busa Bantwane moteng
athoge a hluja kaliphapang moteng
Mphato wagage ke Lehvana.

5. Ramatsheli Ke morwa wa Mathabathe
 es a tshimileng gohusa Adamorago ga lehu
 la Braaagwe.
 mphatho wagage Ke Lesoya.

6. Mathabathe Ke morwa wa Mohlamme
 obusitse moraga Mohlamyane eo amogoli
 setseing Kage Braage ahule esale lomonyane
 me asale agoliswa Ke Mohlamyane ile
 Brangwanage me amonea Borina ze ashino
 ogola golikana bonna amonea le leepa la
 Braaagwe amonea moraka wa litgomo
 tseo ereng ze motho areng ze akonopa Ke
 lerumo eseke le veta Kakoa thoko eele ga
 tsona me le uela mogare ze litgomo tse
 Mohlamyane, aligapiteng Mathabathe
 amonea are Lepa la Dadago Sele.
 Mphato wa gage ene ele Letuku.

7. Mohlamme morwa, Ramatsheli
 Thabe) ene ele Lepulane me
 gaele abusa Sebaka SeSetelle
 vithaaha ashi agolise moroage
 eo mogole eleng Mathabathe

8. Mohlamyane Ke morago
 Mohlamme vitha abusa Sebaka
 sa ze ane agolisa Mathabathe
 ze Bantwane bagile vlatklaast
 mogagole. gasvitsegale sore
 mphatho wagage ene ele eng,

9. ~~Thebe~~ Ke Ramatshele moroae oa
Mokone mphato wa Thebe Ke Lesonyai
obusetsa kwa Litshabeng tsa ntwane
10. Mokone gago itsa gale mphato wa gage
gone ekaba leng. me keena Kgoshi e obusitse
ng mehling ea Bogologolo moroae
eo mong ke Shimole

Maina abana Ja Likgoshi tsa
Kgale tsa Bantwane Ke
Belebele Ke moroae wa Ramatshele
eromang Ke Sagane Kgama
am pekana Mantlopi. Morore
Mottagomang Linchi

1. Mabovana aboloe moroae mapulana
Kgoshi ea bona Ke Ranchilane
2. ~~Makwa~~ aboloe pele ga Mapulana
Kgoshiea Bona Ke Makgahlo.
3. Matle Kana Kgoshiea bona Ke
Raliile aboloe pele ga Makwa
4. Mathunya Kgoshiea bona
Ke Thaba aboloe pele ga
Matle Kana
5. Matime Kgoshi ea bona Ke
Molise aboloe pele ga
Matali

Maima a mepatho

- 1. ^{sonya} ~~Masonya~~ Kgoshi Ramatsheli Palo ea bona ^{zela folla} ene ele 400. nqwaga 1935
- 2. ^{Mathodi} Majile Kgoshi ea bona Ke Mathiba Palo ea bona ene ele 380 .1931.
- 3. Mathiba Kgoshi ea bona Ke Mamachetse Palo ea bona 305 .1926.
- 4. Mapha ^wsvana Ke Rablagane Palo ea bona ene ele 280 .1921.
- 5. Mathamaga Ke Dagan Palo ea bona 209. .1916.
- 6. ^{Mabyana} Malyana Ke Ranchilane Palo ea bona 190 .1910.
- 7. Mapulana Ke Mohlamme Palo ea bona ene ele 189 .1907.
- 8. Makwa Ke Makhahlo Palo ea bona ene ele 170 .1903.
- 9. Mattakana Ke Raliile Palo ea bona ene ele 75 .1892.
- 10. Mathunya Ke Thaba Palo ea bona ene ele 80. 1899
- 11. ~~Mathiba~~ Ke Paleli Palo ea bona 80. 1884.
- 12. ^{Madima} Malima Ke Molise ^{Mathibe in Ramatho} Palo 70. 1877
- 13. Mapulana Ke Tlokwe ^{Mathibe} wakaya 50.
- 14. Masonya Ke Ramatsheli
- 15. Matukir Ke Mothibeli
- 16. Matlwana Ke Mohlamme
- 17. Mathamaga Keame [in Mokone]

18. Matyana

K54/43

18 Matyana Kgoshi ea Bona Ke Molahlegi

19 Matsela Mathsela

20 Matlakana . . . Ke Motsumi

20 Mangapana . . . Ke Kaitsumi

1 Mohlamme Piet

othomile gobusa ka 1998 mo
maneyi Kwarruleest o tsumi
ka 1890. ge athoma gobusa
ona ale mengwaga e 33.
ogoli setsumi ke Paleli.

2 Paleli othomile gobusa ka
1899 o tsumetsumi moraga ntoa
ea Bakopa se ta bola we ke ma
Swazi ka ngwaga wa 186.
othomile gobusa ale 36 ea lilemo
tsagage tsagotswaloe.

3 Ramatsuli othomile
gobusa ka 1875 moraga lehu
la Braazne Molahlegi kwa
Thaba Boshigo akaba mohlomong
molilemong tse 28. ohuile ale
lilemo tse likabang 55. a tsumetsumi
ka 1844 go tihla 1899. abusitso
24. ke go eleletsa

4 Molahlegi ona ale lilemo
tse likabang 120. go thoma
ge shusa kwa Mici Middleburg
District - Joedred Malokskop
Thababoshigo

5. Rametshili obusitse Koa
~~Mogagale~~ ~~vlaklaapti~~ ~~tsa~~ Kolobeng
 lits'paning apallela Hlakooz
 le Sehlako
6. Mathabathe obusitse vlaklaapti
 le lits'paning
 Sebaka Seseitelle
7. Mohlamme obusitse Koa Mogagale
 vlaklaapti ganke abusa Sebaka
8. Mohlamyane aile akusa agobisa
 ngwana wa mogolobos. Merheberhe
9. Thehe obusitse Koa Thaheng tsa
 ntwane ze Bah Koa ga Mosilla
 amagane. Monnape le Mehwane
10. Mokone obusitse Koa Thaheng
 tsa ntwane Molimolle
11. Ngwato ene le Kgoshi tsa
 Bantwane
12. Kweena ke Bona Kgoshi tsa
 Bantwane ze Batswa mobe -
 Kweeneeng.

Bantwane hare goboloca Bashimano
 baboloca Banyana. me melano ea
 bona ene ele ontso goare ze bale Koa
 Ramokhutwane Goedreda Bare go
 boloca Matuku ahashimano le abezana
 moraga fao mepato ea banyana ea
 Thoma gotapana le ea Bashimanyana.
 Masonya le Matlakana le Mapulana
 gothoma fao kege mepato apana.
 Bane baboloca morago sa mengwaga e
 t. Kapa e 8. Kapa e 5. Kapa Sibetha
 Baka Sebakasibonang.
 Banyana go ba golile goKanne goa
 bolocwa bas ba senang Bo mogoloabo
 na me goa bolotwa Bashimanyana me
 gobolocwe Banyana.

Basali Ba Mathabathu

- 1) eomogolo ke Mago Ramatsheli
 leina la gage ke Cebiane Ampota
- 2) Mago Chipane ke Batho bakae

Mathomo goile goa tsewa
 Batho bakae. Mago Chipane
 eabe eaba eo mogolo goa tse
 go ev go tse wa Mago Ramatsheli
 oile ze atsa Batho bakae Koa
 ga ditshogo Bare osantso ota
 the otsa ev lene eomogolo.
 kege gotta eo tse wa Mago
 Ramatsheli gone ette ehe ene
 eomogo ev ateng atsvala P.

Tsa Ramatsheli le Chipane

goile ge Ramatsheli ashens agola
banile bafapana ka gobaka Borena
byvale kage mathomo gotserue
Batho hakae pele. me moraga gwe
Lena Celane.

Bafapane ha arogana Chipane
vfallitse Bopeli:

Gottosolosa manno abasali ha
Monna leze ele molar oa sesotho
ga waloka: Kago amologaya motse
Kabogare.

Maina abana ha Celane mogatsa
Mababathu. Ke Ramatsheli ①
Moubayane 2. Belchell 3.

Gabo.

~~Batho Bakae~~ ^{Bathobakae le} ~~ke~~ Chipane

① Matile 2. Matikane 3.

Bana Ba Ramatsheli ke ke
Mohlamme ① Kgobatane 2.

Molalegi.

me Batho Bas Kamoka Baehoa
goa sala Molalegi me kena kamo
ntlonga mogoleababoa ea Kgobatane
atsoala Mohlamme eo aileny
abolaea bakgate ge ayaka Bogosi.
Mogolea Kgobatane

ke Mohlamme. eena oile atsoala
Chipane mphato wa gage
ke Lethloana eena
atsoala Likeli. Pabli.
Masuibe

Ramatsheli; David Morva wa
Mahlalegi ona atsero Baseli
ba . 9.

1. Maknithi otsetsewa ga Mathala
mo atswala Mohlamme Piet
Kgajuli ke 2 wa - Motsosale
Matampa Makgatti Dalaw
Jofane eatho ea ba Dugane. Kebane
-ba 7. Basetana ke baba 5. Basimane
ke 2.

2. Mamathedi otsero ga Mathabathu
onale bana ba . 6. Basimane baba 3.
le Banyana baba 3.

3. Mbotwane otso tsewa ga Ditshego
ke onale bana ba . 8.

4. Motlaji otsero ga Ditshego. onale
Bana ba 8.

5. Ntsho otso tsewa ga Mokone onale
Bana ba . 4.

6. Mathage otso tsewa ga Kopa onale Bana ba
6.

7. Mashingwaneñ otso tsewa ga Ditshego
onale bana ba . 8.

8. Mantsae otso tsewa ga Malisa onale bana
ba . 8.

9. Makome otso tsewa ga Kopa onale bana ba
. 4.

Majina u Bana ba Ramats'heli Ke

1. Mohlamme. Dagane. Makghahle. Mpotu
Ranchilane. Phore Rabiile Thame. Chaki
Dibe. Nkaana. Mthofela Tholimotane
Kaicwee Kgama Rablagane Mocee
Molweelwe. Ngwanateva. Tselane
Marea Manyeli Mottalepule
Bogoshi. Makgatlle Motswalle
thalane. Likeleli Motlagomang.
Lethotho. Phuruzane Thalane.
Mpeli Mottasi Nthathanyane

Molablegi ona tsere basali
ba .6. Eo mogolo ke Makgatlle
mago Ramats'heli le Thokwe le
Matholo. Paleli le Yheba

~~2. Makgobu o tsutse Molise
le Chelane Potelo~~

3. ~~mago~~ Ramats'heli vile abola wa ke
Mohlamme, moroa wa Kgoshi eo
mogolo eo a tswe tsueng ke eva
molablegi montlongea mogoloabo
me ane ayaka Botena me vile are go
molaele. Gware Batho ba mung ha molise
gore asha ece, Baile ba Chabela zakopa
Bao ba itseng gore ke Bona ba ileng vena
okgoshi, me ena molablegi vile abolae
eo moroage me gware le mabitta
abona ha abapaya. Bwale Kage
amolaile.

Kaga Kgomo ea bogali ea gotseiso
 mogae motho ge atse isa motho
 aipela Kgomo leze go Kapita
 libakha tse tille kamoso aetlisa
 elengwe fela eka seke aalwa
 molato wa gore nkabe etsoale
 gole Byvale Kaga tsa Bogali
 monna ge atserere Kalesome la
 likgomo kapa lesome la lipuli
 kapa la linku. Ge abulwana le
 mosali go aneng amotere Kapalo
 eo ge atsoanetse gore une we
 lilo tseo atsereng Katsona aka
 seke goa thoe lintselitsoala
 vllane wa Palveo ena atsereng
 Mubuli eo Katsona.

Kaga Kgomo ea ngaka
 Kgomo ea ngaka ya etsoale vllane
 gualapa motho afaa amona are
 nna mo me moloetse eole are
 Kgomo gaeteng ketta gozakela
 eona mohleng aetlisang vlla
 mona Kgomo eke ngwe byale Kage
 aboletse Kgomo eke ngwe me vlla ea
 mogala elengwe

Kaga liruiwage lijetse
 motho mabele. Ka sesathu go
 othiwa molisa wa likgomo
 me'ge li sentse thata gotle
 ne mong achimo ge arate. Aka
 patehisa mong a likgomo
 Kapa aboneng sekato kateng

Kaja a Chabisa Kgarebe
 motho gabili achabisa Kgarebe
 motheletata a gwe are Ketso Chabisa
 Kgarebe me ge Tata a gwe arato
 gore atse Kgarebe eo otla tona
 mothe gore eo rea tata pu ngwanane
 gore uyakile Kwano.
 ge tata pu lesogane lesarati
 Kgarebe eo otla morea are ohe abe
 se tse mothe eo Koa gaabo.

Mosali wa mohlalagali
 Ka se Sotho gaatse we. Kase ele
 mohlalagali. Ge ahlalile monne
 ga Bae le likgomo. Kagone ohlalile otla
 amogwe le Bana baage Kagone vahla
 otla foga fela.

Kaja mpja ge eutsuitu mona
 a lone otla lefa ge a sa lefe aebolae
 mekopo. Baring Legotto lelefa Ka
 Setopo.

Kaja Polavea Katse
 motho ge abola ile motho Ka Katse ga
 abola we. Ge amolaili Kagone Ka
 mpolavea le eva otla Bole wa me
 Kupa Baring Legotto lelefa Ka
 Setopo.

Motho seapshattile eomong hoga
 atswa mali. me molato wa isoa
 moqhadi. motho ota lefusuwa hoga
 ne oshattile legapana le Botkoshi o lepa
 ka Kgomo. ge so le ponagelo ea molato
 ye go Kahunanwa eena eo wa mali
 arumutse Battare mali eo ke
 Kulumela tsa Mogale. gazona
 molato. me Kgomo eo aka lefang
 ka eona etla ne wa eo Rantho me
 eena otlare mali a ke abo Kgoshi
 ntho se egolile le ota lepa ka
 Kgomo tse 2. pili

tsa lesozana ye le sentse Kgarebe
 ge le sa gane le lumla ota lepa ka
 Kgomo. ge le gane lella lepa ka liKgomo
 tse tharo. kapa tse pili

Kaga go tswalla kgoro ea monne
 eomong asale mato. ge go rata
 monne akalire molato. mozonong
 alosa. kaga ngwana ele walikfong

Matla a Lekgotla ke Kgoshi
 Kgoshi matla uga ke Lekgotla

Kaga Letsema
 Motho eomong le eomong otswa nets
 yone ge aisa le tsema la boala
 utswantse yone antse sebu go
 goring hwar otlabana le molato

Kaga lesogana le sentse
 ngwanana. e Bile lerata gore
 Le moce ehe mosali wagape
 ntle le to Kilo ea Batsoali
 me Dadago moselana alira
 molato gore alefi we! Mele gore
 eena olumelane lelesogana le gore
 otla tsea ngwanana eo: a bile
 amotsholela bogobe byole ka
 lesogana lele nang le to Kilo ea
 go ka perea ngwanana le gore
 ahe atsholelae bogobe e ka
 to Kilo ea Batsoali ba moshamane
 le ngwanana. ge Bakgopetse
 ngwanana gore atle atse we ke
 le sogana le.

Dadago ngwanana gaana
 to Kilo ea gore atsholele lesoga
 na le bogobe ba gore ke mokgo-
 nyana wa fage ntle e shi gotle
 Dadago moshamane!

ge mago mago moselana
 aena ngwanana wa fage are
 otsholele lesogana lee! Gore
 itse gore ke ene monna wa fage
 eo ateng agotse, Mele ka
 Kgopulo ea Dadago lesogana le
 le tsvaneteng gore le ke mositsana
 eo. Letumellano ea Bona fao ke
 Theresho ea gore a ka mokhletsu
 tsa mogokg. ntle le Kgopulo
 ea Dadago lesogana mago
 ngwanana gaana to Kilo ea
 gore eena a ka motsholele

Bogobe. Ge eena kago ngwa
 nana aka tshola lesogana
 Kapa alira goe ke motsoana
 wa gae ntle le tumellano ea
 Dadago ~~mo~~ ^{lesogana} setšana ke phosho
 ka goe ka se gaabo rena Baso
 th. Motho ge atsholela
 lesogana le lenyakany
 mosali mo! Mele ka kutloa
 ne ke gona ba ka motsholelany
 Bogobe Bahlatsoa - J
 mo goe es eleng wa lesoga
 na le litleleng gofereea,
 Kapa goyaka.

Ge eena Dadago ngwanana
 aka shuthula lesogana le ntle
 goe Lesogana le komecane eo
 Barobale kamontleng
 ke phosho. ge akare kelira
 mo lato a isa kgotleng go sena
 a Bahlatsoi Bobong ntle le
 Ba tumellano Dadago mo setša
 na ota hwella aka seke
 alifa Dadago mo setšana ke
 alumelele ~~ta~~ Lesogana
 jela ntle le Motsoali wa
 lesogana.

Kaga Batsita Ba moshadi
 motseta eomo gole aa moshadi
 Ke Rangwane wa Kgoshi
 Kapa walapa lelyaane
 mvmalapele a moshadi
 Kapa ke luthupya la Kgoshi
 gone ehu eena motseta wa
 Kgoshi. litapa geli Kena
 ka eo motseta keena uteny
 area monna go Kgoshi Kapa
 Rangwane wa Kgoshi Kapa
 moaswaga Kgoshi Kubona hao
 ba ka amogela mlato ea
 Schaba goise go Kgoshi.
 Gape kgone Batsita ba tsoa
 ntsi gone ba bujisi see
 motho eo anang le mlato gone
 ere ga aea moshadi ehe Bona
 ba oshlopile pele gone o ka
 ea moshadi. legone gape
 mlato o tsaantsi gone ase
 kua pele kua otrang tse
 ethe babotse le kgotla ka
 fa mlato wa Bona Bailen
 ba o boona kateng lego uttei?
 Sisa kateng gone o tshupile
 hpanz.

3

Maina a Basali Ba, Mofahlegi
Bame ba le b. wa matlomo ene le makgatho
vile gathoga. Gwa tsewa Mago
Paleli, atla seantlo sa Mago Ramatse
li, le Ina la mosali eo ene le
makgathe, vile gofalla gwa tsewa
Mamalope, me eena atsoala
Mmule, Paleli Thaba

2. Machipo. atswala
Machaane. Bogoshi

3. Makgobo. atswala
Molise Seboto, ~~Maf~~
Mmantlapi Chilane.
Malafashoane. Polelo.

4. Mokolutlwe. atswala
Manyeli Matti ^{mampog}
(Mamasej) (Moone) Mmamogwane
Raliile Mmantlwe
Mmanjime

5. Mma Phankga ^(Mamochabo) atswala
Kgatoane Phankga. Mhutoane.
Moflamme, Makati, Mpubane,
Kenye.

6. Mankuji atswala
(Mkeji Klass, Halimotwan, Mogyape
Mantite) Mottagabo. Mampetane
nchengwan.

Ia Ihe Kanana Kgomo

Le motho a re kane le motho kgomo
ka chelete kgomo eo eare zofi
hla kwa gaabo moreki ea choa
geene ele pholoana ashi aleme ka
vona kapa esafagoloe ea choa
motho eo utsoanetse fontsa se
ntho sa eona. ge a re tane nae eshi
efagoloe me a re fo ereka ea choa
esafutsa ngwaaga ehibesa
pagolva. me eabola wa kele
tswagolo.

Ge kgomo eo ele namagali
ka sisothe geeshi boale
aere kilyele engane kafa
se thole ea choa o tsoanetse
svamuseca seantlo.

Ngwana se atswetswe
o tsoanetse gone abe goe
ma shade pitse
Ebe go ti i setswwe gone
ngwana o tsoetsoe,

Kaga sefoka sa Mashadi
setsewa ka ba daloko a abeng
amo shade bele, Eseng
Behlanke kapa la thofya

3. ~~Mgama~~ 134/43
~~Agbara Bai~~
Rama Sheli' oa
Kgale
Ke

1. Mollamme
2. Kgobane
3. Mooshi
4. Mubayane
5. Molalegi

Leine oa Makhobane
lelelele Mooshi
moosa oa
Rama Sheli'

1. Isa Mollamme Put Mabike
 atsero Basali Be ba 4, me
 maina abona ke mogape
 mosololi mokgali. le Segotoko
 me Kamolepeng lelegolo go
 tsoetswe. Mankitseng.
 Mpyaane 2, Ramatsheli
 metholo. Sikiisi, Hovwe
 Thaha.

2. Kamolepeng la mosololi jagomotho

3. Ga Mokgali ke lithake. memogape
 memagase le Bogoshi.

4. Segotoko atswala. Mantwee. Botsoqilo
 Johannes. Mabofstooane

5. Me gubhe moragape Bayana
 Balapa lelegolo le tserae Bayana
 Kamoka hwanong go sena eo
 a Kshilany ke go fotta yakega
 eomong eo atsoantseeng
 goe atte a shilele eo mogape

Kemo ja Segane

Mouna go Mollamme

① go lapeng lele go go mpeleeng
 atswetse mo tere ① Matikam
 3. Kottaji, 4 Matili

② Ga Mankhulang. 1) Moshhi
 2) Mo Tsuni 3. Shilivan.
 4. Npholi. 5. Schueeng.

~~Mohlamme aabobeli
 e aretoa ke Sechaba
 le Batho mo hane wale
 Bare, Bare ke Kgoshi ea
 Balimo le Batho
 Ramotswalle amo Kone
 Kgoshi wabusha a Barolong
 Jelang Kapela Baroa &
 Ciringwane Kittide nna
 Leswiswila mangane~~

Mohlamme ge aitheda ka
 Sereto sage aretoa ke Sechaba
 Bare.

1. Mohlamme Kgoshi ea Balimo le
 Batho wa Busha a Ba Barolong
 Ramotswalle a Mokone.

Esa Kgomo ea leberoko
 la Kgomo ea mathomo.
 Kgomo ea mathomo ea leberoko la
 Moshimanyana. Eya eea gaabo
 Mogolo Moshimanyana enewa
 Malome a Moshimanyana

2. 3

134/42

~~La Kgomo ea le Beroko
la Mashomo e gae melomane
Mashomo ga motho o tsobera
Kgomo ea le Beroko la Mashomo
Kea malome a gae me ramane
ea mashomo ea mosade.~~

Motho ga abola ile
e mone
Ka le Sotho Bare nakeli
elefa ka Setopo. Kapa lego
tho lelefa ka Setopo; ke gae
Motho eo o tswanece goe le
na o tswanece goe abola
me byak ka ena. Setopo
Ka Setopo

Bantwane
Ga Batse ngwana wa
Rangwane, le wa Ramogho
a gae le wa mmamogoloabo
le mmangwane

Pula Pula ge esa
ne Batho ba kgobokana ba
fo kiwa, ke ngaka ea Pula
Kapa kapa li tsoa tsa
ga gae li ilenglia mocha
ka ting, kapa ga tsihi
Siwa goe goi wa li beke
ng goe li le Chungwe

Se Bpela Sa Pula; ge esa
 ny Batho ba eo yaka lika Kwa
 Shaping le lihlare celi ite ilweng
 Kethali; me Bare ketsona lithube
 llang pula gore eseke eana. Le Ba
 shino li chuma ge Ba ea gae baape
 la likosha tsa pula.

ny Mohlomong ethe ene Kannele,
 Gape ge pula e khulile Batho;
 rapula Pula ka goja kgwale.
 Gape Batho e Ba apee hwalwa
 Baise kwa moshadi Ba eone
 kgoshi me pula eene.
 Gape ethe ge Battisitse hwalwa
 Ba, Batta hage Ba gapa rku
 entso. eare ge Bahwela gabo
 fona Banewa Pheko eo eteng
 ba eo fooka batho ka eona ge
 Babilla kwa gae, Pula eene
 Mohlomong.

Le Hu la Bogologolo
 motho ge a huile ona tare go
 hwa anape a pelwe gona ka
 genole. Gape ona ase Bonae
 ke Baana, kapa motho eo ase
 tselang kapa asheng atswere
 ngwana, Bare ashi atswere
 mooya
 gono go thung mo kete
 tserwe ke psiri
 gore ethe Babayane, seru
 Baitse ge a huile

Motho ge aile are go yako
 Mmahi a hwa, ngwana a bo
 a hame amotsea Kagore ke
 tsoa leina la eo ahuileng

Ka ra kromu e hlabilweng mohlabi wa
 yona o thswanetse xore a e phunye
 xe e šino xo buiwa, xe e ile ya
 phunywa ke motho o šele kromu
 eo mohlo o mong ya thollisa
 batho, molato ke wa ~~wa~~ motho o la
 wa e hlabileng xe a sa ke a
 itatola xore ke a fisa. Ka ~~Seoto~~
 kromu e xa o šino xo e hlabo
 o thswanetse xore a e phunye.

END 5.3